

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva**, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na osmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. jula 2010. godine.

Broj: 01-1971/2
Podgorica, 19. jula 2010. godine

Predsjednik Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na osmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. jula 2010. godine, donijela je

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU
STANOVNIŠTVA

Član 1

U Zakonu o centralnom registru stanovništva („Službeni list RCG“ broj 49/07) u čl.1 i 2 i članu 15 stav 2 riječ „Republike“ briše se.

Član 2

U članu 3 stav 1 tačka 1 riječ “Republici“ i riječi: „(u daljem tekstu: Crna Gora)“ brišu se.

Tačka 4 briše se.
Dosadašnja tačka 5 postaje tačka 4.

Član 3

Član 6 mijenja se i glasi:

„Centralni registar i izvori podataka vode se na crnogorskom jeziku.

Podaci koji se odnose na lično ime pripadnika manjinskog naroda i druge manjinske nacionalne zajednice u Centralnom registru vode se na jeziku i pismu na kojem je lično ime upisano u matične registre, u skladu sa zakonom.

Lično ime stranca u Centralnom registru i izvorima podataka vodi se na jeziku podnosioca zahtjeva latiničnim pismom.

Lično ime u Centralnom registru i izvorima podataka može biti upisano i voditi se samo na jednom jeziku i pismu.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, prezime koje se stiče prilikom zaključenja braka upisuje se na jeziku lica čije prezime se uzima ili pridružuje, pri čemu novo lično ime mora biti na jednom pismu.

Podaci o mjestu, opštini i državi koji se odnose na pripadnika manjinskog naroda i druge manjinske nacionalne zajednice upisuju se i na jeziku i pismu tog manjinskog naroda i druge manjinske nacionalne zajednice, u skladu sa zakonom.“

Član 4

U članu 9 stav 1 tačka 1 riječ „zanimanje“ i tačka-zarez brišu se.

U tački 2 poslije riječi: „i podatke“ i dvotačke dodaju se riječi: „osnov boravka“ i zarez.

Tačka 4 briše se.

Dosadašnja tačka 5 postaje tačka 4.

Član 5

U članu 12 stav 1 riječi: „organ uprave nadležan za poslove razvoja“ zamjenjuju se riječima: „organ državne uprave nadležan za informaciono društvo“.

Član 6

U članu 14 stav 1 tačka 7 briše se.

Dosadašnje tač. 8 i 9 postaju tač. 7 i 8.

Član 7

U članu 15 stav 1 mijenja se i glasi:

„Podatke za vođenje Centralnog registra organi državne uprave koji vode izvore podataka dostavljaju nadležnom organu putem razmjene elektronskih dokumenata“.

Član 8

U članu 18 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Nadležni organ je obavezan da obezbijedi da se u informacionom sistemu automatski evidentiraju korisnici ličnih podataka, podaci koji su obrađivani, pravni osnov za korišćenje ličnih podataka, kao i datum i vrijeme pristupa podacima.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 9

U članu 21 stav 1 poslije riječi „obrade“ dodaju se zarez i riječi: „ u skladu sa zakonom“.

Član 10

U članu 28 stav 2 poslije riječi „prezime“ i zarez dodaje se riječ „pol“ i zarez, a riječi: „umjesto naziva opštine“ i zarez zamjenjuju se riječju „i“.

Član 11

U članu 29 stav 1 riječ „statistike“ i zarez brišu se.

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

SU-SK Broj 01-288/13

Podgorica, 9. jula 2010. godine

Skupština Crne Gore 24. saziva

Predčednik,

Ranko Krivokapić, s.r.

